



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MOHLALA: KOTARA YA 2
KEREITI 3: MMETSE
TEKOLOTLHAHLOBO

Leina: _____

Mphato: _____ Tšatšikgwedi: _____


Sekolo: _____ Morutiši: _____

Diteng	Dipotšišo	Meputso ya morutwana
Dinoro, Diophareišene, le Ditswalano Dipaterone, Difankšene, le Algebra Sekgoba le Dibopego, Tšhomišo ya Data	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19. 2	
PALOMOKA (Meputso e 20)		

Kgetha karabo ya maleba, Dira sediko go tlhaka ya maleba fela go 1-18.

1. Balela palomoka ya dinomoro tša dikhube.

(1)



a. 28

b. 27

c. 29

d. 31

2. Mary o tšea dipisikiti tše 4 go ya sekolong go tloga ka Mošupologo go fihla ka Labohlano. Ka morago ga Labohlano go be go šetše dipisikiti tše 12 ka lepokising.

Go be gona le dipisikiti tše kae ka lepokising pele ga ge le bulwa?

(1)

a. $4 + 4 + 12 + 12$

b. $4 \times 5 + 12$

c. $4 \times 4 + 10$

d. $12 + 8 + 8 + 4$

3. Mary ona le mengwaga e 7 go fetwa ke Barry.

Barry o feta Sam gabedi ka mengwaga.

Sam o na le mengwaga e 15.

Na Mary o na le megwaga e me kae?

(1)

a. 21

b. 30

c. 23

d. 31

4. Nomoro ya bo10 mo pateroneng (hlakantšha 20).

5

25

45

65

(1)

a. 285

b. 385

c. 85

d. 185

5. Ke maotwana a makae ge a hlakane ka moka? (**Dipaesekela tše hlano le ditheraesekela tše 6**) (1)



- a. 28 b. 35 c. 38 d. 40

6. Ke sehlopha sefe sa dinomoro seo se beakantšwego go tloga go ye kgolo go ya go ye nnyane? (1)

- a. 254 245 379 397
b. 397 254 379 245
c. 224 254 379 397
d. 397 379 254 245

7. Hwetša nomoro ya ka lepokising

(1)

$$72 - 12 = 40 + \boxed{}$$

- a. 30 b. 60 c. 62 d. 20

8. Mekotla ya A, B, C le D e na le memabolo. (1)



A o na le memabolo e 4 go fetwa ke **B**.



B o na le memabolo e 10.

C le D e na le memabolo e 5 o mongwe le o mongwe. Na ke memabolo e me kae ka moka ge e hlakane?

- a. 22 b. 19 c. 26 d. 11

9. Lebelela Kiriti ye ya ka fase.

84	80	76	72	68
64	60	56	52	48
44	40	36	32	28
24	20	16	12	8


Khoine e beilwe go 16.

E tlošitšwe mafelo a 2 go ya go la ngele, mafelo a 3 go ya godimo, mafelo a 4 go ya go la goja le mafelo a 2 go ya fase.

Na ke nomoro efe ya khutlonnethwii yeo khoene e lego gona gonabjale? (1)

- a. 48 b. 84 c. 28 d. 32

10. Mapidibidi le dimpša di na le maoto a _____ ge di kopane ka moka. (1)



- a. 28 b. 36 c. 22 d. 44

11. Ke nomoro efe yeo e nago le 5 go masome, 1 go makgolo 8 go metšo? (1)

- a. 518 b. 185 c. 817 d. 158

12. Ke paterone efe yeo e sego ya šaka le? (1)

- a. 110 112 114 116
b. 204 206 208 210
c. 316 318 320 322
d. 117 120 123 126

13. Gugu o bolokela go ba le para ya dieta yeo e bitšago R150.

O na le seripa sa tšhelete yeo. O sa nyakega bokae?

(1)

a. R150 - R75

b. R75 + R75

c. R200 - R150

d. R100

15. Sekolong sa rena morutwana o mongwe le o mongwe o na le tafolana ya gagwe.

(1)

Go na le barutwana ba 46 ka go Kereiti ya 3A le ba 34 go Kereiti ya 3B.

Go nyakega ditafolana tše kae go diphapoši ka moka?

a. $46 + 34$


b. 80

c. $80 - 34$

d. (a,b)

14. Ka morago ga diiri tše tharo e tla ba nako mang?

(1)



a. seripagare go tšwa go iri ya bo5


b. seripagare go tšwa go iri ya bo4

c. seripagare go tšwa go iri ya bo6

d. iri ya bo6

16. Lebati le le ka sebopego sefe?

(1)



a. sekwere


b. khutlotharo

c. khutlonnethwii

d. sediko

17. Ke khutlotharo le dikwere tše kae mo seswantšhong?

(1)



- a. sekwere se 1 le khtlotharo tše 6
- b. dikwere tše 2 le khutlotharo tše 7
- c. sekwere se 1 le khutlotharo tše 5
- d. khutlotharo tse 5 le dikwere tše 3

18. Mandla o tšea metsotso e 45 go fihla sekolong. Zander a e tšea gabedi go feta.

Ke diiri le metsotso e mekae yeo Zander a e tšeago go fihla sekolong?

(1)

- a. 45 ya metsotso + 45 ya metsotso
- b. Iri e 1 le metsotso e 30
- c. Iri e 1 le metsotso e 15
- d. Metsotso e 90

19. **Kgwedi ya Janaware 2025.**

19.1 Granny o be a na le mengwaga e 83 ka 1 Janaware. Mengwaga e lesome yeo e fitilego,

o be a na le mengwaga e _____

(1)

19.2 Letšatši la matswalo la Lebo le be le na le matsatši a 7 pele ga 21 Janaware. Letšatši la

gagwe la matswalo e be e le ka _____ Janaware.

(1)

Janaware 2025						
Sontago	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Palomoka: 20